



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2013

MEMORANTAMO

MADUO: 100

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 15.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO (50)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80–100% <u>26–32</u>	70–79% <u>22½–25½</u>	60–69% <u>19½–22</u>	50–59% <u>16–19</u>	40–49% <u>13–15½</u>	30–39% <u>10–12½</u>	0–29% <u>0–9½</u>
DITENG LE IPAACKANYO (MADUO 32)	-Diteng di matsetseleko le boithamededi jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo ya ntlha e tlhagisitse tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgatlhisa.	-Diteng di supa boithamededi. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgatlhisa. -Ipaakanyo ya ntlha e tlhagisitse tlhamo e e bontshang kitso le go kgatlhisa.	-Diteng di maleba e bile di na le kgolagano e e rileng/isehang. -Dikgopolo di a kgatlhisa le go usa pelo. -Ipaakanyo ya ntlha e tlhagisitse tlhamo e ntle e e kgatlhisang.	-Diteng di maleba e bile di lomagane sentle di a kgatlhisa e bile di itlhametswe sentle. -Ipaakanyo ya ntlha e tlhagisitse tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgatlhisa.	-Diteng di magareng, e bile ditlwaegile. -Go na le diphatlha tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithamededi jo bo rileng. -Ipaakanyo ya ntlha e tlhagisitse tlhamo e e lekaneng, kgatlhisang le go lomagana.	-Diteng go le gantsi ga di thaloganyege, di tla ka kamano/ kgolagano. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boleditswe. -Go sa lekaneng ga maemo a puotlaleletso ya ntlha ntle le ipaakanyo ya ntlha. -Tlhamo ga e a tlhagisiwa sentle.	-Diteng ga di maleba gotlhelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Ipaakanyo ya ntlha e e sa lekaneng. -Tlhamo e e bokoa.
PUO, SETAELE LE TSEREGANYO (MADUO 12)	-Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka tolamo. -Tiriso e e kgodisang ya dikapuo.	-Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le setlhogo. -Bogolo ga go diphoso ka ntlha ya go buisa gape le go siamisa.	-Go na le bosupi jwa tirisopuo e e tlhobaetsang. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametse temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametse setlhogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka go buisa gape le go siamisa.	-Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e bothofo, matshwao a puiso a a lekaneng. -Tlhopho ya mafoko e e lekaneng. -Setaele, segalo le rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa setlhogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.	-Puo e e mo magareng, matshwao a puiso, ga a dirisiwa ka nepo/fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgolagano. -Go na le diphoso.	-Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko e nnye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekana. -Go diphoso.	-Puo le matshwao a puiso di fosagetse gotlhelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekana. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gotlhelele.

	<u>5–6</u>	<u>4½</u>	<u>4</u>	<u>3–3½</u>	<u>2½</u>	<u>2</u>	<u>0–1½</u>
KAGEGO (MADUO 6)	<ul style="list-style-type: none"> -Go ikamanya gotlhelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tlhamo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> -Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo, ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> -Dintlha dingwe tse di tlhokegang di tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> -Bontsi jwa dintlha bo tlhagisitswe. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse mme tlhamo e na le tlhaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> -Go tswa mo setlhogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go tlhaloganya dikakanyo. -Dipolelo le ditemana di tlhakatlhakane. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata. 	<ul style="list-style-type: none"> -Go tswa mo setlhogong gotlhelele. -Dipolelo le ditemana di tlhakatlhakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.

KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (30)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlhaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%
	<u>16–20</u>	<u>14–15½</u>	<u>12–13½</u>	<u>10–11½</u>	<u>8–9½</u>	<u>6–7½</u>	<u>0–5½</u>
DITENG, TOGAMAANO LE POPEGO (MADUO 20)	<p>Kitso e e manontlhotlho ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e kwa godimo e sa fapoge setlhogo gotlhelele.</p> <p>-Ikamanyo e e matsetseleko le diteng mmogo le dikakanyo tse di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bopaki jwa togamaano e e se nang diphoso e e dirileng tlhagiso ya setlhangwa se se maleba.</p> <p>-Kagego e e nepagetseng gotlhelele.</p>	<p>-Kitso e e kwa godimo ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e kwa godimo e sa fapoge setlhogo.</p> <p>-Ikamanyo le diteng, dikakanyo tse di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bopaki jwa togamaano jo bo ntshitseng setlhangwa se se maleba.</p> <p>-Melao ya kwalo ya setlhangwa e dirisitswe ka botlalo.</p>	<p>-Kitso e e mo magareng ya setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e maleba e fapogile go se nene.</p> <p>-Bogolo go na le ikamanyo le diteng le dintlha tse di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bosupi jo bo tletseng jwa go rulaganya bo ntshitse setlhangwa se se mo magareng.</p> <p>-Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Kitso e e itekanetseng ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bosupi jo bo itumedisang jwa go rulaganya botlhami jo bo tlhagisang setlhangwa se se itumedisang.</p> <p>-Tiriso e e itumedisang ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bosupi jo bo lekaneng jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se lekaneng.</p> <p>-Tiriso e e lekaneng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Kitso e e potlana ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bosupi jo bo potlana jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se potlana se se seng maleba go puo tlaleletso ya ntlha.</p> <p>-Setlhangwa se se sa tlhagisiwang sentle.</p> <p>-Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>	<p>-Go tlhoka kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa.</p> <p>-Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo.</p> <p>-Dintlha tse dinnye tse di tshegetsang setlhogo.</p> <p>-Bosupi jo bo sa felelang jwa go rulaganya bo tlhagisitse setlhangwa se se sa rulaganang.</p> <p>-Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se tlhokegang.</p>

	<u>8–10</u>	<u>7–7½</u>	<u>6–6½</u>	<u>5–5½</u>	<u>4–4½</u>	<u>3–3½</u>	<u>0–2½</u>
PUO, SETAELE LE TSELEGANYO (MADUO 10)	<ul style="list-style-type: none"> -Tirisopuo e e nepagetseng e le matlhagatlhaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e nepagetseng tota. -Tlhokego ya diphoso morago ga puiso le go tseleganya -Boleele jo bo maleba. 	<ul style="list-style-type: none"> -E tlhamegile bontle ka nepagalo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Segalo se se maleba go lebeletswe setaele, segalo le rejisetara ya se potso e se batlang. -Bogolo go sena diphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba. 	<ul style="list-style-type: none"> -E tlhamegile le go buisega bonolo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e maleba. Go se diphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba. 	<ul style="list-style-type: none"> -Popego e e lekaneng. -Diphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara di lekanetse. -Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le gotseleganya. -Boleele jo bo batlileng bo lekana. 	<ul style="list-style-type: none"> -O lekile popego, e na le diphoso tse dinnye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, baamogedi mmogo le bokao jwa potso. -O felelwa ke setaele, segalo le rejisetara e e maleba. -Diphoso tse dintsinzana morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di maleba gotlhelele. -Go diphoso le kwa ntle ga gore go nnile le puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di tsamaelane le setlhogo. -Go diphoso le go sa tlhologanyega, tota le fa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thatathata.

KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/ TSHEDIMOSETSO/PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tlaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%
	<u>10½–13</u>	<u>9½–10</u>	<u>8–9</u>	<u>6½–7½</u>	<u>5½–6</u>	<u>4–5</u>	<u>0–3½</u>
DITENG, IPAANKANYO LE SEBOPEGO (MADUO 13)	-Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng. -Motlhatlhojwa o tseweletsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	-Kitso e e kgodisang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng. -Motlhatlhojwa o tsewelela go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Go nyalelana ga diteng, dikakanyo le ditlhaloso di neetswe, mme diteng tsotlhe di tshegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyetso ya kwalo ya setlhangwa bo tlhagisitse setlhangwa se se duleng diatla.	-Kitso e e siameng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo ka kakaretso ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala -Motlhatlhojwa o tseweletsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi go na le nyalelano ya diteng le dikakanyo. -Ditlhaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshegetsang setlhogo. -Bopaki jwa ipaakanyetso ya kwalo ya setlhangwa bo tlhagisitse setlhangwa se se kgalthisang.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha temogo nngwe ya bokao mo ditlhangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala -Motlhatlhojwa o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse maitlhomamo a tiro ka kakaretso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo. -Diteng dingwe di tshegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyetso ya kwalo ya setlhangwa bo tlhagisitse setlhangwa se se kgotsofatsang.	-Kitso e e magareng ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhaelo e e rileng ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala -Motlhatlhojwa o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhabasege fa gongwe. -Nyalelano e e magareng ya diteng le dikakanyo. -Diteng dingwe di tshegetsang setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyetso ya tlhamo e e lebegang bo tlhagisitse setlhangwa ka tekano le nyalelano.	-Kitso e e tlaelang ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha tlhaelo ya kitso ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala -Motlhatlhojwa o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo go le gantsi e a tlhabela. -Diteng tse di mmalwa di tshegetsang setlhogo. -Tiro ga e mo maamong a selekano sa Puo tlaleletso ya ntlha, le fa tota a ipaakantse.	-Ga go kitso ya ditlhokego tsa setlhangwa. -Bontsha go tlhoka kitso gotlhelele ya bokao mo ditlhangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala -Motlhatlhojwa o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumediseng ya setlhangwa. -Tlhagiso e e bokoa ya setlhangwa. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se tlhokegang.

PUO, SETAELE LE BOSUPI JWA PALO (MADUO 7)	<u>6-7</u>	<u>5-5½</u>	<u>4½</u>	<u>3½-4</u>	<u>3</u>	<u>2½</u>	<u>0-2</u>
	<p>-Tlhagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Thutapuo ya mo sethangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang.</p> <p>-Tlotlofoko e e humileng e le maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa.</p> <p>-Sethangwa se lebega se se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya sethangwa e dirisitswe sentle.</p> <p>-Sethangwa se agilwe bontle se nepagetse.</p> <p>-Tlotlofoko e e maleba tota mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebeletswe ditlhokego tsa tiro.</p> <p>-Sethangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e tlhokegang ya popego ya sethangwa e dirisitswe sentle.</p> <p>-Sethangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo.</p> <p>-Tlotlofoko e e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba.</p> <p>-Sethangwa go le gantsi ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa e dirisitswe.</p> <p>-Sethangwa se agilwe ka go itumedisa.</p> <p>-Diphoso tse di leng teng ga di kgoreletse kekele ya dikakanyo.</p> <p>-Tlotlofoko ka tekano mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba.</p> <p>-Sethangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Go kakanyo e e lekaneng ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di tlhokegang.</p> <p>-Diphoso di mmalwa.</p> <p>-Tlotlofoko e a tlhalela e bile ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fale le fale.</p> <p>-Sethangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/ sethangwa se sekhutshwane.</p>	<p>-Go tlhaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e tlhokegang ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se tlhaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Sethangwa se na le diphoso tse di thibang letsatsi, le morago ga go buiswa gape le go tlhotlha diphoso.</p> <p>-Boleele jo bo feteletseng/ sethangwa se sekhutshwane thata</p>	<p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se tlhaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e tlhoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maitlhomong, baamogeding.</p> <p>-Sethangwa se diphoso gotlhe tse di thibang letsatsi, e bile go tlhakatlhakane gotlhe.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/ sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>

POELO YA GO ITHUTA: LO 3: GO KWALA LE GO TLHAGISA**THANOLO YA DIPOTSO:****KAROLO YA A: TLHAMO****MADUO: 50**

DINOMORO TSA DIPOTSO	DITLHOGO	MEFUTA YA DITLHAMO
1.1	Thuto ya go dira ka diatla ke boswa jo bo sa feleng.	Tlhaloso
1.2	Fa nka nna mokhomišinare wa maphodisa, ke tla ba ruta go tshela le batho.	Maitlomo
1.3	Ditsala di ka nna kotsi mo matshelong a rona. Dumela kgotsa ganela.	Ngangisano
1.4	Setshwantsho (Filimi) se se nkgapileng maikutlo.	Kanelo
1.5	Botlhokwa jwa gore batsadi ba tlhaloganye tiriso ya thekenoloji e e dirisiwang gompiano.	Thanolo
1.6	Dikgwetlho ('challenges') tse bašwa ba lebaganeng le tsona gompiano.	Tlhaloso
1.7 le 1.8	Ditshwantsho	Kanelo/Tlhaloso/Thanolo/Maitlomo

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO: MADUO 30

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
2.1	Lekwalo la botsalano
2.2	Memorantamo
2.3	Puo
2.4	Athikele

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO: MADUO 20

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
3.1	Papatso
3.2	Go kaela tsela
3.3	Bukatsatsi

PALOGOTLHE: 100

MEFUTA YA DITLHAMO**1.1 TLHAMO YA TLHALOSO**

Mokwadi mo tlamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Thuto ya go dira ka diatla ke boswa jo bo sa feleng.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tlhalose thuto ya diatla a bo a neelane ka dikao. ✓ A tlhalose mosola wa thuto ya diatla. ✓ A tlhalose gore a ka rotloetsa jang setšhaba gore se tseye thuto e tsia. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise maikutlo a gagwe ka mofuta o wa thuto.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimolole.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

1.2 TLHAMO YA MAITLHOMO

Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe mme a kwale maitlhommo a gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Fa nka nna mokhomišinare wa maphodisa, ke tla ba ruta go tshela le batho.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a bue ka se se mo rotloetsang go tsenela bophodisa. ✓ A bue gore o tla thusa jang setšhaba ✓ A tlhalose gore o tla kgona jang go bona thuso go fitlhelela maikaelelo a gagwe. ✓ A re senolele maikutlo a gagwe ka tiro ya maphodisa le botlhokatsebe.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya maitlhommo:

- Tlhamo ya maitlhommo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tseye karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlamong ke go tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

1.3 TLHAMO YA NGANGISANO

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tlhagisa kakanyo, ntlhakemo mme a nganga ka maitlhommo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tlhagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Ditsala di ka nna kotsi mo matshelong a rona. Dumela kgotsa ganela.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise gore a o dumalana le setlhogo kgotsa nnyaya. ✓ A tlhagise dintlha tse di tlhotlheleditseng kemo ya gagwe. ✓ A bontshe mosola/kotsi ya go nna le tsala. ✓ Motlhatlhojwa a bontshe ka moo a tshedileng le tsala ya gagwe ka teng. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise maikutlo a gagwe ka tsala.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tlhagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimoleledi.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe mme a tlhalose se.
- Tlhamo e tlhagise letlhakore le le lengwe mme dikakanyo di tlhagisiwe ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tlhagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhaloganyegang mme e pateletse mmuisi go dumalana le se se tlhagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.4 TLHAMO YA KANELO

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Setshwantsho (Filimi) se se nkgapileng maikutlo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tlhalose setlhogo sa filimi. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise ditiragalo tsa filimi ka tatelano. ✓ A tlhalose badiragatsi ba a ba ratileng le mabaka a a mo tlhotlheleditseng go ba rata. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise maikutlo a gagwe ka setshwantsho se.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e, e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

1.5 TLHAMO YA THANOLO

Tlhamo ya mofuta o, e tlhagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Botlhokwa jwa gore batsadi ba tlhaloganye tiriso ya thekenoloji e e dirisiwang gompiano.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a re ranolele ka didiriswa tse di farologaneng tsa thekenoloji. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise mabaka a a pateletsang gore batsadi ba tshwanetse go itse thekenoloji. ✓ A tlhagise ditlamorago tsa gore batsadi ba salele kwa morago ka kitso ya thekenoloji.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya thanolo:

- Setlhogo se tshwanetse go tlhaloganngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tlhagisang se tshegediwe ka dintlha.
- Motlhatlhojwa o tlhalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmuisi a tlhaloganye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tebileng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame mme di neye tlhaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.6 TLHAMO YA TLHALOSO

Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe mme a kwale maitlhamo a gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Dikgwetlho ('challenges') tse bašwa ba lebaganeng le tsona gompieno.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a bue ka diphetogo mo lefatsheng tse di amang matshelo a bašwa. ✓ A tlhalose gore o tla kgona jang go rotloetsa bašwa tebang le diphetogo tse. ✓ A re senolele maikutlo a gagwe ka dikgwetlho tse di tlhagelelang letsatsi le letsatsi.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

1.7- TLHAMO YA KANELO/MAITLHOMO/THANOLO
1.8

DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang tsala kgotsa mongwe wa losika, ke lekwalo le gantsi mokwadi a dirang ditebogo, a bontshang kutlwebotlhoko kgotsa keletsomasego. Mofuta o wa lekwalo o itsiwe e le lekwalo le le supang molemo le gore ga le wele ka fa tlase ga makwalo a semmuso.

Lekwalo la botsalano	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o kwalela tsala ya gagwe go mmolelela maikutlo a gagwe ka ga kopo ya go mo amogela mo lenaaneng la 'Go diragalang' (Whatsapp).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa o tshwanetse go kwalela tsala ya gagwe mme a tlhagise leina la tsala. ✓ Motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhagisa maikutlo a gagwe tebang le kopo ya tsala ya gagwe. ✓ A dirise mafoko a a nang le kgogedi.

Kaedi ya go tshwaya lekwalo la botsalano:

- Motlhatlhojwa a kwale aterese e le nngwe.
- Motlhatlhojwa a kwale lekwalo le ka lona a bontshang maikutlo a gagwe mme a kwale ka mafoko a a bontshang gore o bua le tsala ya gagwe.
- Go se ke ga nna le diphoso tsa mofuta ofe kgotsa ofe mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a tlhagise maikutlo a gagwe tebang le kopo ya tsala ya gagwe.
- Motlhatlhojwa a nne botsalano, a tshepagale, le go supa go tshwenyega.
- A feleetse lekwalo la gagwe ka mafoko '**Tsala ya gago, Ke nna**'.

2.2 MEMORANTAMO

Memorantamo ke mokgwa wa go neeletsana melaetsa kgotsa dikitsiso. O dirisiwa ka fa gare ga setheo go phasalatsa tshedimosetso mo go bao ba amegang ka se se diragalang. Ke tshedimosetso e e kitlaneng e e maleba thata ka se se diragalang mo setheong.

Memo	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a kwale memorantamo ka tiriso dikgoka ya baithuti ba sekolo mo go ba bangwe.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale ka ditiragalo tse a di boneng tsa tiriso dikgoka mo sekolong. ✓ Motlhatlhojwa a neelane ka bopaki jwa baithuti ba ba tshabang sekolo ka ntlha ya tiriso dikgoka.

Kaedi ya go tshwaya Memo

- Motlhatlhojwa a neelane ka tshedimosetso e ntsi ka moo a ka kgonang ka teng, fela e nne e e maleba.
- Ditiragalo di tlamalale le go nepagala.
- Motlhatlhojwa a supe bokgoni jwa boeteledipele fa go kgonagala, le dikgono tsa go dira ka setlhopho le ka go dira a le esi.
- Motlhatlhojwa a dire gore bopaki jwa gagwe bo nne le kgogedi le nnete.
- Motlhatlhojwa a leke ka natla gore bopaki jwa gagwe bo tsamaelane le go sa tseneng sekolo sentle ga baithuti.
- Puo e nne e khutshwane mme gape molaetsa o tloganyege.

2.3 PUO

Puo ke karolo ya botlhokwa ya go fatlhosana. Go le gantsi motho o neelana ka puo kgotsa o ema batho ka lefoko mo dikopanong kgotsa mo meletlong. Go kwala puo ya go bua le setšhaba go farologane le go bua le setlhotšhwana sa batho.

Puo	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a tshalose gore puo e a neelanang ka yona e mabapi le eng.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a bontshe gore botlhokotsebe bo iphile maatla. ✓ Motlhatlhojwa a tle ka maano a a thusang go thibela botlhokotsebe ✓ A tlhagise gore ke maitsholo afe a a solofetsweng go tswa mo setšhabeng.

Kaedi ya go tshwaya Puo

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go dumedisa bareetsi.
- Pulo ya puo ya motlhatlhojwa e nne e e botlhale e e maatla le go ngoka.
- Motlhatlhojwa a rulaganye le go golaganya dintlha tsa gagwe sentle.
- A leke go tla dikakanyo le dipolelo tse di tlwaelegileng.
- A dirise dipolelo tse dikhutshwane ka dikakanyo tse di bonolo le dikao tse di tlwaelegileng.
- Motlhatlhojwa a se dirise ditlhapa mo puong ya gagwe. A dirise puo e e tla senolang kgolo le lemorago la gagwe.
- Motlhatlhojwa a nne boammaaruri a se ke a itimokanya.
- A leboge bareetsi kwa bokhutlong jwa puo ya gagwe.

2.4 ATHIKELE

Athikele ke karolwana ya lekwadikgang kgotsa makasine e batho ba kwalang dikgang dingwe kgotsa ba begang sengwe gore se buisiwe ke botlhe.

Athikele	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a leboge bagwebi mmogo le borradithekisi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise mokgwa o bagwebi mmogo le borradithekisi ba thusitseng kereke ka teng. ✓ A tlhagise lotseno lo ba lo boneng. ✓ A rotloetse mekgatlho mengwe ya motse go nna le seabe mo isagong. ✓ A tlhagise ditebogo sentle go tswa mo maphateng a a farologaneng a kereke.

Kaedi ya go tshwaya Athikele:

- Setlhogo se tlhalose sentle gore athikele e bua ka ga eng.
- Diteng di nne maleba le setlhogo.
- Puo e e dirisitsweng e nne bonolo go tlhaloganyega mme molaetsa o tlhagelele sentle.

DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO

3.1 PAPATSO

Papatso ke mokgwa o bagwebi ba o dirisang go itsise ka dikumo tsa bona gore bareki ba tle ba tsiboge ka tshwanelo.

Papatso	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a tlhagise gore papatso e mabapi le eng.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale leina la setheo mo papatsong. ✓ A tlhagise mefuta ya dikgwebo tse di tla nnang teng mo lebenkeleng le dituelo. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise nako e lebenkele le tla dirang ka yona. ✓ Motlhatlhojwa a kwale aterese ya lebenkele ka botlalo go akaretsa le nomoro ya mogala.

Kaedi ya go tshwaya papatso:

- Leina la lebenkele.
- Aterese le nomoro ya mogala.
- Mefuta ya dikgwebo.
- Nako e lebenkele le bulwang le bo le tswalelwa ka yona.

3.2 DIKAELO

Ke tshedimosetso e e abiwang fa mongwe e ka nna moeng kgotsa moagi yo mošwa mo lefelong le le rileng a batla tsela ya go ya kwa go rileng.

Dikaelo	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a bontshe tsela ya go tloga kwa sekolong go fitlha kwa gaabo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mebila e ba tla e fetang ✓ Fa o tloga kwa sekolong tlhokomela maina a mebila, dikago le matshwao a tsela.

Kaedi ya go tshwaya dikaelo:

- Matshwao a tsela.
- Dikago (dimusiamo, mafelo a borekisetso).
- Maina a mebila.
- Go lekanyetsa sekgala.

3.3 BUKATSATSI

Bukatsatsi ke buka e motlhatlhojwa a kwalang ka maikutlo, dikakanyo le maitemogolo a gagwe.

Bukatsatsi	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o kwala bukatsatsi ya malatsi a le matlhano ka ditiragalo tsa fa ba ne ba le mo malatsing a boikhutso.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale letsatsi le letlha le a simolotseng go ipaakanyetsa loeto ka lona. ✓ A dirise mafoko a motho wa ntlha. ✓ Dikgang tsa gagwe di tla nna tsa paka e e fetileng. ✓ A ka dirisa dipolelonolo le ditemana tse dikhutshwane. ✓ Puo e se nne ya semmuso.

Kaedi ya go tshwaya bukatsatsi:

- Motlhatlhojwa a neele lokwalo lwa gagwe leina le a le ratang.
- A tlhagise letsatsi le letlha le a simolotseng go ipaakanya ka lona.
- Motlhatlhojwa a dirise mafoko a motho wa ntlha.
- Dikgang tsa gagwe di nne mo pakajaanong ntle le tse di setseng di diragetse.
- A dirise puo e e tletseng maikutlo.
- Puo e ka nna e e seng ya semmuso mme se se tla laolwa ke gore bukatsatsi e kwalelwa maitlhommo afe.